

УЛУУ ОКТЯБРЬ 60 СЫЛЫН КӨРСӨ

Ходунага куоталаһыга—
киэн далаһыны!

КИМ ХАЙДАХ ОТТУУРУЙ?

(Атырдыах ыйын 29 күнүнээби туругунан)

Совхозтар, отделениелар	Улаһыт ахсаана	Охсуу (га)	Кэбиһит (тонна)	Силэс (тонна)	Сенаж (тонна)	От мээккэтэ (тонна)
Хачылы	109	2203	869	—	—	—
Болтоһо	101	3103	1419	—	300	190
Пытааһах	219	3865	2322	350	—	—
Сылан	198	3303	1317	100	—	—
Солоньёв	107	2985	2178	500	—	—
Субурууснай	734	15463	8105	950	300	190
Одьулути	152	3851	1692	250	—	163
Болугур	113	3595	2825	1000	200	—
Мугудай	161	3326	1240	100	—	—
Бахсы	142	3313	1356	—	—	—
Нарл Марис	568	14085	7113	1350	200	163
Хоптово	195	2659	1629	—	—	—
Хадаар	137	3397	1166	—	—	—
Хайахсыт	111	3362	1509	250	—	—
Чакыр	91	3488	1608	100	—	—
Эрилик Эристини	534	12906	5912	350	—	—
Оройуон үрдүнэ	1836	42454	21130	2650	500	353



Е. П. Савина 14 сыллаахыта Якутскайдаагы СПТУ-ну ситиһилээхтик бүтэрбөдүтүт. Чурапчытаагы олох-дьаһах комбинатыгар истовниктилар. Елена Павловна үтүө суобастаахтык, үрдүк оморумтуулаахтык үлэһини кэбиллээхтэ сааһаһын директортилар, үтүгэй хаачыстыбалаахтык толорор буолан дьон-сэргэ ытыктабылынан туһанар.

Е. П. Савина общественной үлэһи активнайдык калттар. селсий Совет депутата. Кипи оһуһу пилетка юбилейдаах сылытар соруудагы аһара толорон коллективка социалистическай куоталаһыа иһини күөнүтэр иһэр.

СНИМОККА: Елена Павловна Савина үлэтин кэмтилар.

П. Оношников фотота.

Оболор комолоро—60 тонна дулба

Олохтоох адыс кылаастаах ос куола үөрэнээччилэрэ учуутал Анастасия Николаевна Кривошапанна салалтатынан Нуулча Үрөдөр кинрон обон аһылыты сорутоошсалаһыһыта комолостулар.

Кинилэр 60 тонна дулбаны фермада тийэһи аралан туттардылар. Манна өрдүк үчүгүйдик Тюция Лебедева, Пра Литвишова, Маша Игнатьева уонна Павел Попов үлэһитилэр.

«СО» нөһр.

Болтоһо.

ЮБИЛЕЙДААХ ҮӨРЭХ ДЬЫЛЫНАН!

(Бутуутэ. Инини 1 стр. нөһр.)

Үөрэнээччилэри үлэһи итинни, идэһи туһаайыһыны төрдүттэн тупсарыахха, сир ахсын кинилэри обществода туһалаах үлэһи гардыһа бары усулуобуйалары тэрийиэххэ. Маныаха оройуон совхозтара, хаһаайыстыбаннай тэрийтэлэрэ элбэһи оморухтарын сөһ.

Үүнэр нөлүһүнни коммунистическай итинни хас бирдир дьон-сэргэн уонна общественность активнайдык кытытыта суох кылаалыбат. Кинилэр обону үлэһи ис сүрэхтэн талтааһыны тыһыгар итинни, гармоническайдык сайыннарыһыга быһаарыһаах кэмэһи оморор изэстээхтэр.

Билигини кэм учууталтан үрдүн идэһини, кэлдэтин саһаны көрдөөһүнү, амарах сүрэхтээх буолууну уонна тус баһа холобурун көрдөрүүһүнү эрэйэр. Учууталга, бастатан туран, баһа билигини көрүүтүн сыламмата суох байытан иһини, елөх дөхсүннүн сайдыһытын кытта тэһкэ иһини баран иһини кыада.

ССКП райоһа, райсовет исполкома уонна ЫБСЛКС райоһа оройуон норуотун үөрэһиритини үлэһиттэрэ итинни общественноһа ССКП XXV съезһин историческай уураахтарыны ситиһилээхтик толорууга, Улуу Октябрь 60 сылын достойнайдык көрсүүгэ учууталлар республикатааһы VIII съезтарэ туруорбт соруутарын олоххо кылаһарын үүнэр нөлүһүн ыччаты үөрэтин итинни көдүүһүн өссө үрдэтиэхтэрэ. хаачыстыбатын салгыы тупсарыахтара дьон бигэти эрэһилэр.

ССКП РАЙОМА. РАЙСОВЕТ ИСПОЛНОМА.
ЫБСЛКС РАЙОМА.



ААН БАСТААН ПЕРВЭЙ КЫЛААСКА.
П. Оношников фотота.

УЛАХАН ОРОУЛЛАНЫА

Сотурутааһыта Якутскайдаагы кин, үрөтөр-иттэр үлэһи тупсаруот үөрөһиритини үлэһиттэри республикатааһы VIII съезһигэр ССКП обкомун секретара Ю. Н. Прокопьев «ССКП XXV съезһин уураахтарынан салалтараһи үрөтэр ыччаты коммунистическай итинни салгыы тупсарыһыта норуот үөрөһиритини үлэһиттэри уонна общественность соруутарыт туһунан» дакылаатын тула иһаһи комиссия буолла.

Тыл этэһитилэр бүтүүһи булгуччу орто үөрэхтэһини, кыһаһини уонна көтөхтүн үөрэһини оскуолаһарын үлэһирин, интернациональнай итинни, оһо учреждениеһарын соруутарыт, учууталлары аттестациялаһыһи уонна кинилэр идалэриһи үрдэтиһилэриһи тэрийиһи, общественнай наукалар ороулаһарын үрдэтиһи, бирдирдээһи предметтэри үөрэ-

рымы о. д. а. улахан суолталаах болууруостарыгар тохтоотулар.

ССРС Конституцияһытар сурдуллубут советскай граждандарга бэраллэр быраантартан биһи сааһы дьонуннаахтарыһа үөрэххэ быраан буолар. Үүнэр көдүүһи иһи үрдүк быраабилан толору туһанарыгар биһиги оройуонмут бары оскуолаһарын учууталлара суох баар билиһитэриһи көрүүһэриһи бэраллэр, дьондордун уураллар. Юбилейдаах сүд үрөһүн дьыла саралаһыһи аһаһи иһини ытыктыһыт республика норуотун үөрөһиритини үлэһиттэриһи VIII съезһи үрөтэр-иттэр үлэһи салгыы тупсарыһыта улахан ороулаһыта.

М. СЫСОЛЯТИН,
Директор орто оскуолатын директора.

Механизированной звенолар

Атырдыах ыйын 29 күнүнээби туругунан

Бастаагы колонкада — кэбиһи графика, иккискэ — туоһуута, үчүскэ — биһи кыһаһа тиһиситэ (тонна)

Нарл Марис аатынан совхоз.

Седалищев А. А.	640	400	50
Сибиряков П. И.	640	350	43,7
Павлов В. В.	672	677	96,7
Игнатьев И. Н.	480	520	104
Дорогунов П. И.	480	560	112
Спацев С. Т.	480	188	23,5
Коркин В. В.	480	304,8	38,1
Субурууснай аатынан совхоз			
Сергеев И. И.	672	852	142
Николаев М. Д.	672	613	102
Барашков П. Г.	480	192	24
Соловьев П. П.	720	413	59
Егоров Е. Е.	720	365	52

Тыа хаһаайыстыбатын управлениһа.

АЛБАН ААТТААХ ЮБИЛЕЙ ЧИЭҺИГЭР

Улуу Октябрьскай социалистическай революция 60 сыла түһүлэр өрөгөйдөөх юбилейа улам чугаһаан иһэр. Бу көрө-билэ датаны көрөһи биһиги оройуонмуттар үтүө өрттөөх билиһини үлэ кытыллар.

Оройуонһааһы юбилейнай комиссия быһаарыһынан, Чурапчыга 1921 сыл муһе устара буолбут уон улаһу ревкомһарын уонна дьадаһытарын конференцияһыгар В. И. Ленин ыһыһы историческай телеграмматыгар, граждандкай сэриһе өлбүт буолуһулар кыһаһтарыгар, Нерюнги куорат, Чурапчы оройуонун үлэһитэриһи дөһөрдөһууларыгар аналлаах обелиһтар, пламатыһыһыклар оһобуһаллара бырайыһантаммыта.

Ити улахан суолталаах бөдөөг өһөһүхтөртөн өһүһе уонна Сасэриһи хөлбөһүгүн киниһа Дөһөрдөһүү сөргөһи юбилейнай иһиһааха үөрүүтөөхтик аһыһыһыта.

Сотурутааһыта «Сельхозтехника» хөлбөһүгүн бастыһи үлэһиттэри Т. Т. Дьаһковскай, Н. К. Осипов граждандкай сэриһигэ өлбүт кыһыһи партизаннар көрүһтэриһи үйөһиттэр нааһаһыһыта сыйыһы мөһаала тиһиситэн сьаркаһыһылар, бетон постаментка туруордулар. В. И. Ленин саһа норуоттар Эһэр-дөһти толору текени цементэ кутаһи, сирдэһи барельеһын чөлүһаан бөһө монументы «Якутколхозстрой» хөлбөһүк Чурапчытааһы дутар-танар уһаһастага ситэрэ сыһдыр.

С. СЕМЕНОВ.

КЫТААНАХ.—Мөһүн сайын айыһи өттөөһүнни кырдыаһастар активнайдык кытыллар, билдэр-көһтөр көһөнү омороллор. Быһыл даһаны кыһырыктыһыт

Бэйэлэрин бабаларынан

баттаһаах кырдыаһастары үрөһтөр төһөйдөрүтүр, алаһастар булуһтарыгар үсүтүк көрөһөһхө сөһ.

Арыһаах биригээдэтигар сэриһи уонна үлэ ветераннара Р. И. Барашков, П. А. Барахсанов уонна Н. М. Попов Балаһада үрөһөр кинрон Хаһаах дьон сиргэ өттөөһулар. Кырдыаһастар хотуурдарын суоһи ирааһыһан, саһаа да оту хаалларбаттарыһаһи, кэбиһилэһи өһтөрө бөдөөһөрүһи кини баһарар сөһтөрөһлэр. Кинилэр биһирдир бэйэлэриһигэр тиһисэриһин биһе аһардыһи тонна үчүгэй хаачыстыбалаах оту сорутоошсалаһи совхозтарыгар туттардылар.

С. ПОПОВ.

УЛУУ ОКТАБРЬ 60 СЫЛЫН КӨРСӨ

Октябрь знаматынан

Азербайджанской Советской Социалистической Республика



«Советский Азербайджан Россия империятын урунку колоннальной кытыы сирит тэн коммунизмы тутар биниги дейдубут чачирин сайдар республикаларыттан бирдас тэригар нубулуйууга —бу социализм айар модун нүү хүн итэбэтиллээх туоһута...»

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Нефтээх Баку үгэһэ

Азербайджанской Советской республика тэрлэлибэ икки ховрун кытта Бакуттан нефть кабыт түөрт пароход РСФСР-га үөрүүлээхтик атаарыллыбата.

Республикада нефть промышленной чөлүтөр түбэригэ уонна улартан тутууга Советский Россия сыаната билбикт көмөү оҕорбута, оттон Азербайджан дейдуну индустраализация лааһын сурун нефтяной базатынан буолбута. Республика Ага дейдуну көмүскүүр Улуу сарин сылларыгар советской нефть түөртүн үһүн көрүгүн билбиктэ.

Билигин республика үлэнигэрэ убай-быраат норуоттар көмөлөрүн Каспийской муора аныаары нефтьтэх сирин баһылылар. Ага дейду практика тыгар ага бастаан 84 метр диниээх Каспийской муорага уу металл арыпта туулуна. Урут Волгаттан Уралга дьэри сүткэн икки территорияга «Иккис Бакуну» тутарга көмөлөспүт Азербайджан нефть хосточчулара билгит Арван Сибир, Орто Азия, Казахстан нефтьтэх сирдэрин баһылаһынга активнайдык кыстаалар.

«Нефтээх Тапсатар» СССР XXII съездин каминак НГДУ скважиннар капитальной оромуктарын эмэтин коллективтар социалистической муоралаһын сүмүгүнэн управление көбөрүлэ сылдар Кыйык знаката туттарылыһа.

СНИМОККА: (заместит уга) сыйа бастык үлэнигэрэ. ССТА фотохрониката.



БАКУ — АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР СТОЛИЦАТА, С. М. КИРОВ ААТЫНАН ПАРКАТТАН КУРАТ КӨСТҮҮТЭ.

ЧЭЧИРИИ САЙДЫБЫТ КЫРААЙ

БИЛИГИН биниги олоһор күнүрөбит атмосфератын, бир тылһан минигиттэн этэргэ модуйаалара буоллар, мин этнэм этэ: кынат үүнүрүнн! Советтар дейдулары 60 сылын туолууга норуот бүтүүнүн бырааһынныма буолаары агай турдаһына ылылмахтаах СССР сага Конституциятын бырайыагы дьүүлэһиннн кытта добуһооласкыта бэрт диниг не хоһоонноох.

Мин — сүүрбэһис үйэ саастылаабын. Ошон байа олоһум опытыма да төрөөбүт кыраайым дьылһатын туһунаан этэр кыахтаахпын. Мин оҕо сааһым түгүктэх хайа сэлэһиһэтигэр, дьадаҥы бааһынай көргөһүгэр ааспыта. Кыра саастыттан көгүлө суох үлэ бары ыардарын билбитим — помещикка батараактаабытым, кини сүөһүтүн маналабытым.

Литератор идэтэ. Азербайджанской ССР Верховной Советын депутатын бочуоттаах эбэһинистэрэ миниги сүөлгө-айаһыга үгүсүгү ыгыраллар. Дьэ ити сылдьаан биниги тулабытыгар олох ордук кэники биримэһэ хайдах курдук кини билбэт кына улартыбытын көрөн итэбэйэбин.

Азербайджан сирин электрической уоттар

муоралара сандаардар. Мин бааһынайдар нас суханан сирин хайдах хоруталларын өйдүүбүн. Оттон билгити совхозтар уонна колхозтар бастагы кылаастаах техниканан сөбүлэһилэр. Урут хаһаҥ эрэ дьоннор сир аһыгар, ардыгар сүөһүлэрин кытта биһртэ олоһоттук мысаларын оннугар бэртээхэй таас дьаһалар, кыһытара дьбарыастара тутулуһулар.

Соторуааһыта Кубатлинская оройуоннаабы Эһин сэлэһиннэ олохтоохторо Низами аатынан колхоз бочуоттаах чилиһиннэн таһа, мингэ улахан чыһаи оҕордулар. Бу эмэс көрдөххө, соччо-бачча улаһана суох эрээри, бэрт элбэги этэр. Революция иһиннэ бүүс-бүгүнүү үөрэбэ суох сэлэһиннэ бааһынайдар билигин литератураны бэйэлэрин хаан-уруу дьыллаларын баһыһытынан көрөллэр.

Кырдыбаас Азербайджан төрдүттэн улартыда, эдэригэр түстэ. Эи туһаи эригччэ барыта эдэр, дьэ ол иһин сага күүһүннэ уоһунаан үлэһиннэ баһараһын.

СУЛЕЙМАН ГАРИМОВ.
Азербайджан народной суруйааччыта,
Социалистической Үлэ Геройа.

Ньүөлсүтүү хорук тымыра

Советской былаас сизлэригэр тутулуубут 100-чэһэ водохранилищелар, 70 тыһыһычча километрдаах ханааллар уонна коллектордар — Азербайджанга ньүөлсүтүү масштаба иһиннн.

Бу проблеманы быһаарым бастагы саралаһынныгар Советской государственной төрүттээчин В. И. Ленин турбута. 1921 сыйа сайын икки ыйыһытынан өг кылаастаах буолан баран кыраайы Мугань иһтибин сирин ньүөлсүтөр кыһаҥ үөрэтэргэ аһаллаах төһөһөннэ кабылтэ. Билигин Азербайджанга меллорациналаһымыт сир 1300 тыһыһычча тектартан ордук. Кэники 10 сыйа тастыгар ньүөлсүтүү көмөһүнн сир оҕоһуутун бородуужсуһаата икки тогуа улааста, оттон хае биниги меллорациналаһымыт тектар сир хлонигы, бурдугу, орутуот аһыт, чаһи бһэригэ 1,6 тогуа элбэтэ.

Онуе пятилеткада сирин меллорациналаһыныга уонна уу хаһааһыстыбатын тутууга туһаайылыбыт үбүлөһүн аһыһыт иһин лоткатаарар икки тогуа көрүһүннэ элбэһэ. Республикада уу хаһааһыстыбатын 26 бөдөг тутууларын тутар сорук турар.



Сага үгэстэр-сизэрдэр үөскүүллэр

Куба муорина буолбут «Кыргыттар бырааһынныкыларын» хороводун чарлаһаһы национальнай кизэргэ таһаһыгар хайа талһаһыһаһы Шахид ситирига үгүс дьэрэһэһэн өгө дьүрөһөһөннүт курдук этэ. Бу бырааһынныма көмөһөл райкома уонна дьахталлар оройуоннааһы советтара шноград, яблони үүрүүһэриг хомуурун сардалаһытын

туһалатыгар куорат стадионулар тарайыттара. Норуот былыргы үгэстэри харыһыгар кыраайы сага үгэстэр эмэ үөскүүллэр. Хае күһүн айа уонунан тыһыһычча Ленирань оҕуруот аһаи уонна чаһи, Сальви хлонины үһинэрэһиннэра, Шемаха виноградларга үүһүү уонна өс-быһаиҥ бырааһыннымаһы бэлэһиннэлэр. — Бу бы-

рааһынныһа, хаһааһыһыгар сэртэ, Азербайджан аһаи оройуоннарыттан уонна иһалык республикалартан куоталаһар доһотторо эмэ кытааллар. Үүһүү хомуурун быһаһыһытаах күнүрүнн бэртидарын чыһыгэр үлэ албан аһыиы былаада лотобуллар, аһуугар ырыалара дьэрэһэр.

СЫЫШПАРАЛАР уонна ЧАХЧЫЛАР

Азербайджанской ССР территорията 86,6 тыһыһычча квадратнай километр. Республика көһилиһиннэһэтэ — 5800 тыһыһычча көригэ кини.

Азербайджан промышленной хае алта күн аһыи революция иһиннэ сыйа устатыгар оҕоһулуубука тэһинээх бородуужсуһаны бһэрэр.

Онуе пятилеткада республика сирин оҕоһуутун уонна сүөһүүнн иһиниги сайдыһытыгар капитал угуутун көмөһэ 2,8 миллнард солкуобайга

тэһинээр. Оттон аһыһыт пятилеткада 1,6 миллнард солкуобай этэ.

Революция иһиннэһэһи Азербайджанга кини олоһун орто уһуна 27 сыйа тэһинээрэ, оттон билгити 72 сыйа. Республика уһуннук олоһооччулар кыраайдара дьэи саамай сөһо ааттанар. Кини хае биһрднн 100 тыһыһычча олохтооһуттан үйэ кирбинтин ситиһит уонна аһары түспүт 84 кини баар. Кинилэр ортолоругар — дейду саамай аарыма кырдыбаһа

142 саастаах бааһынай Мэлжит Агаев.

Азербайджанга революция иһиннэ 10 кийиттэн 9-һа захпат, суруйбат этэ. Билигин уолунан научнай учреждениелар, 17 үрдүк үөрэх заведеинелара үлэһиннэлэр.

Улуу Октябрь 60 сылын чыһыгар үлэһиттэр уус-уран самодельной айыһыһылары Бүтүн Союзтааһы фестивалыгар республика нолуһуһөтөн таһаа олохтооһо кытыһа.



Азербайджан Үһүһүүтүн государственной ансамбля республика тас өттүгэр кыһыиик биллэр. Кини Советской Союз устун уонна кыраныһыса таһыгар сотору-сотору гастроллауур.
СНИМОККА: «Үөрүү» үгүүү.
ССТА фотохрониката.

